

S L U Ž B E N E N O V I N E
KANTONA SARAJEVO

Četvrtak, 18. 6. 2020.

Broj 23 - Strana 3

3. Anera Kestendžić, članica iz reda stručnih radnika zaposlenih u Ustanovi.

II

Ovo Rješenje stupa na snagu narednog dana od dana donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajeva".

Broj 02-04-15045-14.2/20

05. juna 2020. godine
Premijer
Sarajevo

Mario Nenadić, s. r.

Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevu

Na osnovu člana 68. stav 3. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/05) i člana 64b. Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine ("Službene novine Kantona Sarajevu", br. 45/12 - Prečišćeni tekst, 26/14, 46/17, 18/19 i 20/20), ministar za boračka pitanja Kantona Sarajevu donosi

INSTRUKCIJU

O DOPUNAMA INSTRUKCIJE O NAČINU IZVRŠENJA UPRAVNIH I STRUČNIH POSLOVA U POSTUPKU ODLUČIVANJA O PRAVU NA NOVČANU EGZISTENCIJALNU NAKNADU DEMOBILIZIRANIH BRANILACA

Član 1.

U Instrukciji o načinu izvršenja upravnih i stručnih poslova u postupku odlučivanja o pravu na novčanu egzistencijalnu naknadu demobiliziranih branilaca ("Službene novine Kantona Sarajevu", broj 21/20) (u daljem tekstu: Instrukcija) u članu 2. iza stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

"Povratnici u Republiku Srbsku mogu ostvariti pravo na novčanu egzistencijalnu naknadu pod uvjetom da su imali boravak na području Kantona Sarajevu prije povratka u prijeratno mjesto prebivališta uz ispunjavanje uvjeta propisanih članom 64a. Zakona, a zahtjev za ostvarivanje prava podnosi se općinskoj službi za boračko-invalidsku zaštitu u kojoj su imali prijavljen boravak. Nakon navršavanja 57 godina života korisnik može eventualno ostvariti pravo na novčanu egzistencijalnu naknadu u skladu sa članom 23. stav 2. Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica ("Službene novine Federacije BiH", broj 54/19)."

Dosadašnji stavovi 2., 3., 4. i 5. postaju stavovi 3., 4., 5. i 6.

Član 2.

U članu 3. iza stava 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi:

"U smislu uvjeta iz člana 64a. Zakona, da podnositelj zahtjeva ostvaruje mjesečne prihode u iznosu manjem od 50% minimalne penzije isplaćene u Federaciji Bosne i Hercegovine za mjesec decembar 2018. godine, odnosno da ukupan iznos prihoda ne prelazi iznos od 174,03 KM mjesečno, mjesečna novčana primanja djece ratnih vojnih invalida sa utvrđenim invaliditetom od 20 do 80% - dječiji dodatak, neće se uračunavati u mjesečna primanja podnositoca zahtjeva.

Član 3.

U članu 4. iza stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

"Podnositelj zahtjeva je dužan osigurati da dostavljeni žiro račun bude aktivan, te će sam snositi posljedice neaktivnosti računa (npr. povrat uplate, odnosno nemogućnost blagovremene uplate i slično)."

Dosadašnji stavovi 2. i 3. postaju stavovi 3. i 4.

Član 4.

U članu 5. iza stava 5. dodaje se novi stav 6. koji glasi:

"Ministarstvo će pismenim aktom obavijestiti nadležnu službu za boračko invalidsku zaštitu da je u postupku nadzora data saglasnost na prvostepeno rješenje."

Član 5.

U članu 9. iza stava 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi:

"Novčana egzistencijalna naknada ne može biti osnov za kreditno zaduženje korisnika u smislu da se na istu općinskoj službi za boračko-invalidsku zaštitu, odnosno Ministarstvu uspostavi administrativna zabrana i vrši plaćanje obustave, ali može eventualno biti predmet pridružne sudske naplate i sudskog izvršenja, a sve za vrijeme dok korisnik ostvaruje novčanu egzistencijalnu naknadu."

Član 6.

Ova Instrukcija stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevu".

Broj 06-02-14991-4/20

11. juna 2020. godine
Sarajevo

Ministar
Hajrudin Grabovica, s. r.

Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevu

Na osnovu člana 66. stav 2. Zakona o organizaciji organa uprave u FBiH ("Službene novine Kantona Sarajevu", broj 35/05), člana 4., stav 15. i 20. Zakona o komunalnim djelatnostima ("Službene novine Kantona Sarajevu", broj 14/16; 43/16; 10/17 i 19/17) i odredaba Uredbe o održavanju javne rasvjete ("Službene novine Kantona Sarajevu", broj 22/16), Ministrica komunalne privrede i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O TEHNIČKIM USLOVIMA SISTEMA JAVNE RASVJETE KANTONA SARAJEVO

POGLAVLJE I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

(Predmet Pravilnika)

Pravilnikom o tehničkim uslovima sistema javne rasvjete Kantona Sarajevu (u daljem tekstu: Pravilnik) propisuju su propisi i tehnički normativi koji se moraju poštivati prilikom primjene ovog Pravilnika.

Član 2.

(Oblast primjene Pravilnika)

(1) Ovim Pravilnikom se definiraju tehnički uslovi sistema javne rasvjete Kantona Sarajevu u sljedećim slučajevima:

- tehnički uslovi kod izgradnje, rekonstrukcije i/ili nadogradnje javne rasvjete,
- tehnički uslovi kod postavljanja akcentne rasvjete - iluminacija,
- tehnički uslovi za postavljanje dekorativne rasvjete,
- tehnički uslovi za postavljanje zastava,
- tehnički uslovi za postavljanje reklamnih panoa,
- tehnički uslovi za postavljanje turističkih i drugih putokaza,
- tehnički uslovi za postavljanje radara i nadzornih kamera na stubove javne rasvjete,
- tehnički uslovi kod postavljanja instalacija kablovskih operatera,
- tehnički uslovi za održavanje sistema javne rasvjete,
- tehnički uslovi za izmještanje elemenata sistema javne rasvjete,
- tehničke karakteristike svjetiljki po tipovima saobraćajnica i javnih površina,
- opći uslovi za javnu rasvjetu Kantona Sarajevu.

S L U Ž B E N E N O V I N E
KANTONA SARAJEVO

Broj 23 - Strana 4

Četvrtak, 18. 6. 2020.

- priključenje javne rasvjete na sistem javne rasvjete Kantona Sarajevo i
- postavljanje niskonaponske mreže u vlasništvu Podružnice "Elektrodistribucija" Sarajevo na stubove javne rasvjete.

Član 3.

(Definicija pojmove korištenih u Pravilniku)

- (1) Pojmovi korišteni u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:
- a) Sistem javne rasvjete je komunalna infrastruktura svakog naseljenog područja kojom se osigurava rasvjjetljavanje javnih površina (ceste i ulice, mostovi i potputnjaci, pješački prelazi, pješački podhodnici, pješačke podzone, šetalista i pješačke staze, parkovske staze i parkinzi);
 - b) Infrastruktura javne rasvjete je sklop elektrouredaja i kablova kojima se jedan ili više rasvjetnih tijela povezuje ili uključuje na elektrodistributivnu mrežu;
 - c) Ovlašteno pravno lice za održavanje sistema javne rasvjete je pravno lice koje na osnovu ugovora sa nadležnim Ministarstvom, obavlja poslove utvrđene Uredbom o održavanju javne rasvjete;
 - d) Rasvetno tijelo (svjetiljka) je električna naprava koja se sastoji od kućišta sa ugrađenim izvorom svjetlosti, a namijenjena je usmjeravanju, filtriranju ili prijenosu svjetla;
 - e) Izvor svjetlosti je - LED modul ili sijalica (žarulja) je dio svjetiljke koji električnu energiju pretvara u svjetlost;
 - f) Stub javne rasvjete je drveni, betonski ili metalni stub koji se koristi za montažu rasvjetnog tijela u neposrednoj blizini površine koja se osvjetljava;
 - g) Saglasnost na sistem javne rasvjete je akt kojim se daje saglasnost na projektovano tehničko rješenje;
 - h) Zapisnik o priključenju na sistem javne rasvjete je dokument kojim Ministarstvo nadležno za komunalne poslove Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Ministarstvo) preuzima dalje upravljanje nad sistemom javne rasvjete;
 - i) Akcentna rasvjeta - iluminacija je osvjetljavanje spomenika, kulturnih, sakralnih i drugih objekata;
 - j) Investitor je pravno lice koje finansira izgradnju nove javne rasvjete ili rekonstrukciju ili nadogradnju javne rasvjete,
 - k) Dekorativna rasvjeta - dekorisanje javnih površina i prostora povodom državnih i vjerskih praznika, sportskih i kulturnih događaja;
 - l) Zastave - postavljanje državnih, kantonalnih, gradskih i zastava kulturnih i sportskih događaja na stubove javne rasvjete;
 - m) Radari i nadzorne kamere - infrastruktura nadzora saobraćaja i sigurnosti građana koja se postavlja na stubove javne rasvjete;
 - n) Turistički i ostali putokazi - signalizacija namijenjena obavještenju učesnika u saobraćaju o kulturnim, istorijskim, prirodnim i turističkim znamenitostima, te o lokacijama pravnih subjekata;
 - o) Infrastruktura kablovskih operatera - sklop kablova i ostale opreme kablovskih operatera koje se postavljaju na stubove javne rasvjete;
 - p) Reklamni pano - konstrukcija pričvršćena na stub javne rasvjete, čija je svrha reklamiranje raznih vrsta proizvoda i usluga.

POGLAVLJE II. PROPISI I TEHNIČKI NORMATIVI KOJI SE MORAJU POŠTIVATI PRILIKOM PRIMJENE OVOG PRAVILNIKA

Član 4.

(Popis zakonskih propisa)

Popis relevantnih zakonskih propisa

- a) Zakon o prostornom uređenju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 24/17, 01/18),
- b) Zakon o komunalnim djelatnostima ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 14/16; 43/16, 10/17 i 19/17),
- c) Zakon o električnoj energiji FBiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 66/13, 94/15),
- d) Opći uslovi za isporuku električne energije ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/09, 89/14),
- e) Zakon o cestama Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 19/10, 12/10, 66/13),
- f) Zakon o uređenju saobraćaja na području Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 30/17, 46/17),
- g) Zakon o upravljanju otpadom ("Službene novine Federacije BiH", br. 33/03 i 72/09),
- h) Pravilnik o upravljanju otpadom od električnih i elektronskih proizvoda ("Službene novine Federacije BiH", broj 87/12),
- i) Uredba o održavanju javne rasvjete ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 22/16),
- j) Odluka o uslovima i načinu prokopavanja javnih površina na području Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 30/08, 22/05, 16/04).

Član 5.

(Popis tehničkih normativa)

Popis tehničkih normativa je dat u **Prilog A** ovoga Pravilnika.

POGLAVLJE III. TEHNIČKI USLOVI KOD IZGRADNJE I/ILI REKONSTRUKCIJE I/ILI NADOGRADNJE JAVNE RASVJETE I POSTAVLJANJA AKCENTNE RASVJETE - ILUMINACIJE

Član 6.

(Izdavanje saglasnosti na sistem javne rasvjete kod izgradnje i postavljanja iluminacije sa građevinskom dozvolom, novim mjernim mjestom i novom elektroenergetskom saglasnošću)

- (1) Kod izgradnje nove javne rasvjete i postavljanja nove iluminacije investitor u toku pribavljanja dozvole za gradnju uz zahtjev za saglasnost sistema javne rasvjete dužan je da Ministarstvu podnese **original glavnog projekta javne rasvjete** koji mora pored zakonom propisanih dijelova da sadrži:
 - a) tehnički opis,
 - b) proračun strujnog opterećenja kablova i padova napona,
 - c) jednopolnu šemu napojnog ormara sa bilansom snage,
 - d) prikaz rasporeda javne rasvjete na kopiji geodetskog plana komunałnih uredaja,
 - e) izbor svjetiljki i druge opreme sa tehničkim karakteristikama (**bez komercijalnih naziva svjetiljki i komercijalnih tehničkih listova proizvodača svjetiljki**),
 - f) fotometrijski proračun,
 - g) predmjer radova,
 - h) projektno rješenje rasvjetnih stubova i njihovo temeljenje,
 - i) mehanički proračun opterećenja stubova.

S L U Ž B E N E N O V I N E
KANTONA SARAJEVO

Četvrtak, 18. 6. 2020.

Broj 23 - Strana 5

Član 7.

- (Izdavanje saglasnosti na sistem javne rasvjete kod rekonstrukcije i/ili nadogradnje i postavljanja akcentne rasvjete - iluminacije sa postojećom gradevinskom dozvolom, postojećim mjernim mjestom i postojećom elektroenergetskom saglasnošću)
- (1) Kod rekonstrukcije i/ili nadogradnje javne rasvjete i postavljanja iluminacije razlikujemo sljedeće slučajeve:
 - a) postavljanje novih rasvjetnih tijela na postojeće stubove javne rasvjete (rekonstrukcija sa korištenjem postojeće infrastrukture javne rasvjete),
 - b) postavljanje rasvjetnih tijela na stubove JP Elektroprivreda BiH d.d. - Podružnica Elektrodistribucija Sarajevo,
 - c) zamjena postojećih stubova i/ili dodavanje stubova javne rasvjete na postojeću trasu i postojeći priključak niskog napona.
 - (2) U sva tri slučaja primjenjuju se isti tehnički uslovi za izdavanje saglasnosti na sistem javne rasvjete.
 - (3) Kod rekonstrukcije javne rasvjete, nadogradnje, iluminacije postojeće trase javne rasvjete sa priključenjem na postojeća mjerna mesta - ormare javne rasvjete investitor podnosi zahtjev za saglasnost sistema javne rasvjete i dužan je da Ministarstvu **tehničko rješenje** koje treba da sadri:
 - a) kratak tehnički opis,
 - b) bilans povećanja snage,
 - c) prikaz rasporeda javne rasvjete na kopiji geodetskog plana komunalnih uredaja,
 - d) izbor svjetiljki i druge opreme sa tehničkim karakteristikama (**bez komercijalnih naziva svjetiljki i komercijalnih tehničkih listova proizvođača svjetiljki**),
 - e) fotometrijski proračun,
 - f) predmjer radova,
 - g) projektno rješenje rasvjetnih stubova i njihovo temeljenje,
 - h) mehanički proračun opterećenja stubova.

POGLAVLJE IV. OPĆI TEHNIČKI USLOVI ZA JAVNU RASVJETU KANTONA SARAJEVO

Član 8.

(Opći tehnički uslovi za rasvjetna tijela i priključke)

- (1) Kod izbora svjetiljki projektant treba da uvažava normative za cestovnu rasvjetu i da odabir svjetiljki vrši u skladu sa klasom saobraćajnice i normativima rasvjetljenošću. Izbor tehničkih svjetiljki projektant mora vršiti u skladu sa sljedećim:
 - a) nove izvedbe javne rasvjete će se bazirati na LED modularnoj izvedbi;
 - b) postojeći sistem javne rasvjete će, ukoliko je tehnički moguće, pri rekonstrukciji biti adaptiran na LED modularnu izvedbu. Zamjene pojedinačnih svjetiljki, ili više svjetiljki kod redovnog održavanja će se vršiti skladno svjetiljkama koje su u upotrebi na tom području da ne bi došlo do promjene u temperaturi boje, vrsti svjetla i slično;
 - c) optički blok svjetiljke treba biti zaštićen kaljenim stakлом ili polikarbonatom;
 - d) mehanička otpornost za konvencionalne svjetiljke na udar protektora od kaljenog stakla ili polikarbonata minimalno IK07, u saglasnosti sa IEC-EN 62262. Stepen mehaničke zaštite kompletne svjetiljke (optičkog djela i djela predspojnog uredaja) minimalno IP65, u saglasnosti sa IEC-EN 60598;
 - e) mehanička otpornost za LED svjetiljke na udar protektora od kaljenog stakla ili polikarbonata minimalno IK08, u saglasnosti sa IEC-EN 62262.

Stepen mehaničke zaštite kompletne svjetiljke (optičkog djela i djela predspojnog uredaja) minimalno IP66, u saglasnosti sa IEC-EN 60598;

- f) klasa električne izolacije I, u saglasnosti sa IEC-EN 60598 za LED svjetiljke i konvencionalne svjetiljke;
- g) klasa električne izolacije II, u saglasnosti sa IEC-EN 60598 za konvencionalne svjetiljke kod postavljanja na drvene stubove;
- h) priključak za uzemljenje nalazi se na kućištu svjetiljke za LED svjetiljke;
- i) LED svjetiljke treba da budu snabdjevene opremom za zaštitu od prenapona 10kV i izdržljivosti na strujni udar 10kA kod saobraćajnica i svih javnih površina sa rizikom ugroženosti od velikih atmosferskih pražnjenja (i kod podzemnog i nadzemnog kabliranja). Za saobraćajnice sa malim rizikom ugroženosti od atmosferskih pražnjenja svjetiljka treba da bude snabdjevana opremom za zaštitu od prenapona minimalno 4-6 kV i izdržljivosti na strujni udar minimalno 4-6 kA. (primjeniti IEEE C2.41.2).
- j) LED svjetiljka treba da bude opremljena programabilnim LED drajverom koji ima funkciju podešavanja radne struje (snage, fluksa) i kreiranja autonomnog scenarija dimovanja u više koraka. Svjetiljka treba da bude kompatibilna sa sistemom daljinskog upravljanja i nadgledanja svjetlosnog fluksa i snage svjetiljke (tzv. telemenedžment sistem), tj. programabilni LED drajver treba da ima funkciju kontrole nivoa osvijetljenosti (ili snage) putem DALI protokola ili naponskog signala 1 - 10 V DC.
- k) temperatura boje emitiranog svjetla: od **3700 do 4000 K** za LED svjetiljke cestovne rasvjete. Izuzetak čine svjetiljke rezidencijalnih objekata i područja pod zaštitom kulturnog i istorijskog nasleđa (Tip svjetiljke 4 i 5) kod kojih temperatura boje emitiranog svjetla može biti minimalno 2000 K.
- l) indeks uvrata boje (CRI, Color Rendering Index): min 70.
- m) životni vijek za LED tip rasvjete pri temperaturi 25°C treba biti:

L96	6 000h
L70	50 000h
C0	3 000h
C10	6 000h
C50	50 000h

- n) garancija na LED svjetiljke treba biti minimalno 5 godina od strane proizvođača

- o) LED svjetiljke će imati minimalno svjetlosnu efikasnost (lm/W) višu od relevantnih vrijednosti u tabelama:

Godina proizvodnje (LED)	Efikasnost (lm/W)
2018/2019	120
2020/2021	137
2022/2023	155

- n) Konvencionalne svjetiljke će imati minimalno svjetlosnu efikasnost (lm/W) kao u tabelama:

Svetiljke sa natrijumom visokog pritiska (High Pressure Sodium - HPS) sa indeksom reprodukcije boje Ra < 60 će imati minimalno sljedeću svjetlosnu efikasnost:

Nominalna snaga (W)	Svjetlosna efikasnost (lm/W) - pravida svjetiljka	Svjetlosna efikasnost (lm/W) - obložena lampa
W ≤ 45	≥65	≥62
45 < W ≤ 55	≥82	≥72
55 < W ≤ 75	≥93	≥83
75 < W ≤ 105	≥107	≥96

S L U Ž B E N E N O V I N E
KANTONA SARAJEVO

Broj 23 - Strana 6

Četvrtak, 18. 6. 2020.

$105 < W \leq 155$	≥ 117	≥ 110
$155 < W \leq 255$	≥ 130	≥ 121
$255 > W$	≥ 140	≥ 136

Metal halogene svjetiljke sa indeksom reprodukcije boje Ra < 80 će imati minimalno sljedeću svjetlosnu efikasnost:

Nominalna snaga (W)	Svjetlosna efikasnost (lm/W) - providna svjetiljka	Svjetlosna efikasnost (lm/W) - obložena lampa
$W \leq 55$	≥ 95	≥ 85
$55 < W \leq 75$	≥ 105	≥ 90
$75 < W \leq 105$	≥ 115	≥ 95
$105 < W \leq 155$	≥ 118	≥ 98
$155 < W \leq 255$	≥ 105	≥ 100
$W > 255$	≥ 110	≥ 105

Metal halogene svjetiljke (MH) sa indeksom reprodukcije boje Ra ≥ 80 će imati minimalno sljedeću svjetlosnu efikasnost:

Nominalna snaga (W)	Svjetlosna efikasnost (lm/W) - providna svjetiljka	Svjetlosna efikasnost (lm/W) - obložena lampa
$W \leq 55$	≥ 90	≥ 70
$55 < W \leq 75$	≥ 100	≥ 75
$75 < W \leq 105$	≥ 101	≥ 80
$105 < W \leq 155$	≥ 102	≥ 80
$155 < W \leq 255$	≥ 103	≥ 85
$W > 255$	≥ 104	≥ 85

Za balaste za svjetiljke visokog intenziteta pražnjenja, svjetlosna efikasnost će biti minimalno sljedeća:

Nazivna snaga (W)	Efikasnost balasta (%balasta) %
$W \leq 30$	80
$30 < W \leq 75$	87
$75 < W \leq 105$	89
$105 < W \leq 405$	91
$W > 405$	93

HPS i MH svjetiljke će imati sljedeće faktore održavanja lumena svjetiljke (LLMF) i opstanka svjetiljke (LSF):

Tip	Životni vijek	LLMF	LSF
MH svjetiljka	12 000h ($W \leq 405$)	≥ 0.80	≥ 0.90
HPS svjetiljka	12 000h ($W \leq 75$)	≥ 0.80	≥ 0.90
HPS svjetiljka	16 000h ($75 < W \leq 605$)	≥ 0.85	≥ 0.90

- (2) Svjetiljka mora imati certifikate izdate od akreditiranih laboratorija koji dokazuju da je svjetiljka prošla sljedeće testove:
 - a) test elektromagnetske kompatibilnosti (EMC) prema standardima EN 55015 (ispitivanje emisije) i EN 61547 (ispitivanje imunosti);
 - b) test mehaničke zaštite (IP test) prema standardu EN 60598-1;
 - c) test mehaničke otpornosti na udar (IK) prema standardu IEC-EN 62262;
 - d) test električnih mjerena prema standardu EN 60598-1 sa uključenim testom ispitivanja granica;
 - e) za emisije harmonika struje prema standardu EN 61000-3-2;
 - f) termički test prema standardu EN 60598-1.
 - g) ENEC certifikat ili ekvivalent.
- (3) Svjetiljke moraju imati u okviru tehničke dokumentacije deklaracija o usaglašenosti sa CE znakom.
- (4) Priključci i ormari javne rasvjete moraju da ispunjavaju sljedeće tehničke uslove:
 - a) svi novi ormari javne rasvjete moraju imati ugrađene odvodnike prenapona,
 - b) svi priključci moraju biti trofazni uz obavezne četverožilne kablove.

- c) za sva područja gdje je to moguće projektovati podzemno kabliranje.
- (5) Ekološki uslovi za sve elektro elemente sistema javne rasvjete
Tehnička dokumentacija elektro elemenata sistema javne rasvjete mora sadržati:
 - a) Opći opis proizvoda i njegove upotrebe;
 - b) Rezultate ili reference na studije ili istraživanja o utjecaju na okoliš koje je proizvođač primijenio u dizajnu proizvoda;
 - c) Ekološki profil;
 - d) Elementi dizajna proizvoda koji su relevantni za aspekt ekološkog dizajna proizvoda;
 - e) Lista relevantnih standarda, primjenjeni u potpunosti ili djelomično, i opis primjenjenih rješenja da se zadovolje zahtjevi standarda;
 - f) Rezultati mjerjenja koja se odnose na zahtjeve za ekodizajnom, uključujući detalje o usaglašenosti ovih mjerjenja sa relevantnim zahtjevima o ekodizajnu.

Napomena: Tehnička dokumentacija ekoloških uvjeta može biti samostalna ili unutar tehničke dokumentacije CE oznake.

- (6) Identifikacija tehničkih podataka omogućena je identifikacionom oznakom rasvjetnog mjesta (Pločica RM broj) na stubovima javne rasvjete koji se veže sa bazom podataka sistema javne rasvjete (Prilog B ovoga Pravilnika).
- (7) Identifikacione oznake rasvjetnog mjesta izdaje Ministarstvo u procesu priključenja javne rasvjete u sistem javne rasvjete Kantona Sarajevo u skladu sa članom 12. i članom 13. ovoga Pravilnika.
- (8) Osnovne električne karakteristike svjetiljki:
 - a) ulazni napon 230 V AC $\pm 10\%$,
 - b) frekvencija ulaznog napona 50 Hz,
 - c) faktor snage minimalno 0.9 (0.8 ako svjetiljka ima mogućnost prigušivanja, pri opterećenju od 50%).

Član 9.

(Opći uslovi za dizajn rasvjetnih tijela)

- (1) Kod izbora dizajna svjetiljki projektanti su dužni da respektuju karakter saobraćajnice i javne površine gdje se postavljaju rasvjetna tijela. Za urbane dijelove grada, trgovce, šetnici i parkove obavezno birati namjenski dizajn rasvjetnih tijela.
- (2) Kod postavljanja rasvjetnih tijela u zaštićenim područjima i/ili objektima koji se tretiraju kao kulturno-istorijsko i prirodno nasljeđe obavezno prilagoditi dizajn po pribavljenoj saglasnosti nadležne institucije.
- (3) Boja rasvjetnih tijela treba biti usaglašena sa bojom KORS/CRS stubova javne rasvjete.
- (4) Iznimno se, kod nemogućnosti postavljanja stubova javne rasvjete na javnu površinu, rasvjetna tijela postavljaju na fasade objekata.
- (5) Nije dopušteno postavljanje rasvjetnih tijela na sajle između objekata.

Član 10.

(Opći uslovi za dizajn i temeljenje stubova javne rasvjete)

- (1) Kod postavljanja stubova u urbanim područjima i sa podzemnim kabliranjem isključivo se postavljaju metalni stubovi i to:
 - a) kod izgradnje novih dionica ili rekonstrukcije sa novim stubovima postavljaju se pocićani stubovi javne rasvjete,
 - b) kod nadogradnje na postojeću trasu postavljaju se istovjetni stubovi postojeće trase javne rasvjete.

S L U Ž B E N E N O V I N E

Četvrtak, 18. 6. 2020.

KANTONA SARAJEVO

Broj 23 - Strana 7

- (2) Kod postavljanja stubova sa nadzemnom mrežom postavljaju se betonski stubovi ili drveni stubovi sa betonskom stopom.
 (3) Temeljenje stubova vrši se u skladu sa tehničkim propisima za temeljenje stubova.

**POGLAVLJE V. PROJEKTOVANJE JAVNE RASVJETE
PO TIPOVIMA SAOBRAĆAJNICA I JAVNIH POVRŠINA**

Član 11.

- (1) Projektovanje javne rasvjete se vrši u skladu sa:
 - BAS EN 13201 : 2016-1. dio: Rasvjeta saobraćajnica - Izbor klase rasvjete
 - BAS EN 13201 : 2017-2. dio: Rasvjeta saobraćajnica - Zahtjevi za performanse
 - BAS EN 13201 : 2017-3. dio: Rasvjeta saobraćajnica - Proračun performansi
 - BAS EN 13201 : 2017 - 4. dio: Rasvjeta saobraćajnica - Metode za mjerjenje karakteristika rasvjete saobraćajnica
 - BAS EN 13201:2017 - 5 dio: Rasvjeta saobraćajnica - Indikatori energetskih radnih karakteristika

Za osvjetljavanje saobraćajnica M-tipa bit će ispunjeni uslovi date u narednoj tabeli.

Klasa	Osvijetljenost površine ceste za suhe i mokre uslove			Odsjaj	Osvijetljenost okoline
	Suhu uslov		Mokri uslov		
	Suhu uslov	Mokri uslov	Suhu uslov	Suhu uslov	Suhu uslov
- L (cd·m ⁻²)	U ₀ (minimum za održavati)	U ^b ₁ (minimum za održavati)	U ^b _{om} (minimum za održavati)	f ^c _{TI} (maksimum)	R ^d _{EI}
M1	2.00	0.40	0.70	0.15	10
M2	1.50	0.40	0.70	0.15	10
M3	1.00	0.40	0.60	0.15	15
M4	0.75	0.40	0.60	0.15	15
M5	0.50	0.35	0.40	0.15	15
M6	0.30	0.35	0.40	0.15	20
					0.30

Gdje su:

- L - srednja osvijetljenost površine puta
- U₀ i U^b_{om} - ukupna uniformnost osvijetljenosti
- U^a₁ - longitudinalna uniformnost osvijetljenosti
- f^c_{TI} - prag prirosta
- R^d_{EI} - odnos osvijetljenja

Klasa	Horizontalna osvijetljenost		Dodatni uslovi ukoliko je potrebno raspoznavanje lica	
	E ^a (minimum za održavati, lx)	E _{min} (održavano, lx)	E _{v,min} (održavano, lx)	E _{v,cr,min} (održavano, lx)
P1	15.0	3.00	5.00	5.00
P2	10.0	2.00	3.00	2.00
P3	7.50	1.50	2.50	1.50
P4	5.00	1.00	1.50	1.00
P5	3.00	0.60	1.00	0.60
P6	2.00	0.40	0.60	0.20

	Horizontalna osvijetljenost	
	E (minimum održavani, lx)	U ₀ (minimum)
C0	50	0.40
C1	30	0.40
C2	20.00	0.40
C3	15.00	0.40
C4	10.00	0.40
C5	7.50	0.40

Gdje su:

- L - srednja osvijetljenost površine puta
- U₀ i U^b_{om} - ukupna uniformnost osvijetljenosti
- U^a₁ - longitudinalna uniformnost osvijetljenosti
- f^c_{TI} - prag prirosta
- R^d_{EI} - odnos osvijetljenja

- (2) Svi parametri se proračunavaju prema standardu BAS EN 13201-3, Rasvjeta saobraćajnica - Dio 3: Proračun performansi.
 (3) Indikator gustoće snage i indikator godišnje potrošnje energije će se računati prema standardu BAS EN 13201-5, Rasvjeta saobraćajnica - Dio 5: Indikatori energetskih performansi, i koristit će se za ocjenu energetskih radnih karakteristika dijelova sistema osvjetljenja.
 (4) Izbor svjetiljki po klasama saobraćajnica i javnih površina uz poštivanja općih uslova iz člana 8.
 (5) Navedene karakteristike snage je preporučena. Ukoliko se projektuje znatno manja snaga od preporučene po tipovima svjetiljki, projektant mora dokazati efikasnost sa fotometrijskim proračunom.
 (6) Projekat javne rasvjete ne smije sadržavati komercijalne nazive svjetiljki i njihove tehničke listove, već samo tehničke karakteristike projektovane svjetiljke i fotometrijski proračun za projektovanu lokaciju.

SVJETILJKA TIP 1**Visina stuba: 10 i 12 m****Klasa saobraćajnice: M 2**

Kućište svjetiljke, izrađeno od aluminijumske legure livene pod pritiskom i obojeno elektrostatičkim postupkom bojom u prahu, RAL u skladu sa bojom stuba.

Ukupan fluks koji izlazi iz svjetiljke ne smije biti manji od **16500 lumena** (na $T_j=25^\circ\text{C}$), a ukupna snaga **ne smije biti veća od 135 W**. Montaža (Ø60 / 76 mm, nagib $0^\circ / 5^\circ / 10^\circ$) ili bočno (Ø34 / 42/49 / 60mm, nagib $0^\circ / -5^\circ / -10^\circ / -15^\circ$) montažu. Indikator gustoće snage (PDI) treba biti između 24 i 27.

SVJETILJKA TIP 2**Visina stuba: 8,9,10 m****Klasa saobraćajnice: M 2 i M 3**

Kućište svjetiljke, izrađeno od aluminijumske legure livene pod pritiskom i obojeno elektrostatičkim postupkom bojom u prahu, RAL u skladu sa bojom stuba.

Ukupan fluks koji izlazi iz svjetiljke ne smije biti manji od **13000 lumena** (na $T_j=25^\circ\text{C}$), a ukupna snaga **ne smije biti veća od 105 W**, Montaža Ø60 mm za stezanje adapterom koji može biti prilagođen za post-top ($0^\circ / 5^\circ / 10^\circ$ nagib) ili bočnim ulaskom (-20%/-15%/-10%/-5%/ 0° nagiba). Indikator gustoće snage treba biti između 24 i 27 za M2 saobraćajnice, odnosno između 23 i 25 za M3 saobraćajnice.

SVJETILJKA TIP 3**Visina stuba: 8m, 9 m, 10 m****Klasa saobraćajnice: M 4, M 5**

Kućište svjetiljke, izrađeno od aluminijumske legure livene pod pritiskom i obojeno elektrostatičkim postupkom bojom u prahu, RAL u skladu sa bojom stuba.

Ukupan fluks koji izlazi iz svjetiljke ne smije biti manji od **5500 lumena** (na $T_j=25^\circ\text{C}$), a ukupna snaga **ne smije biti veća od 45W**. Montaža Ø60 mm za stezanje adapterom koji može biti prilagođen za post-top ($0^\circ / 5^\circ / 10^\circ$ nagib) ili bočnim ulaskom (-20%/-15%/-10%/-5%/ 0° nagiba). Indikator gustoće snage treba biti 23 za M4 saobraćajnice, odnosno 24 za M5 saobraćajnice.

SVJETILJKA TIP 4**Visina stuba: fasadne ili 6 i 8m****Klasa saobraćajnice: M3, trgovi**

Kućište svjetiljke, izrađeno od aluminijumske legure livene pod pritiskom i obojeno elektrostatičkim postupkom bojom u prahu.

Ukupan fluks koji izlazi iz svjetiljke ne smije biti manji od **8500 lumena** (na $T_j=25^\circ\text{C}$), a ukupna snaga **ne smije biti veća od 80W**.

SVJETILJKA TIP 5**Visina stuba: 4 m**

S L U Ž B E N E N O V I N E
KANTONA SARAJEVO

Broj 23 - Strana 8

Četvrtak, 18. 6. 2020.

Klasa saobraćajnice: šetnice i parkovi

Kućište svjetiljke, izradeno od aluminijumske legure livene pod pritiskom i obojeno elektrostatičkim postupkom bojom u prahu, RAL u skladu sa bojom stuba.

Ukupan fluks svjetiljke ne smije biti manji od **5300 lumena** (na $T_j=25^\circ\text{C}$), G indeks ≥ 1.5 (proporcija plavog svjetla), a ukupna snaga **ne smije biti veća od 55W**. Montaža na cjevasti stub Ø60mm, maksimalna duljina 75mm.

Izuzeće efikasnosti svjetiljki (lm/W) iz tabele u članu 8. je za svjetiljke kod rezidencijalnih objekata i svjetiljke sa posebnim dizajnom u okviru istorijskih cjelina i područja pod zaštitom kulturnog i istorijskog nasljeđa od min **90 lm/W**.

SVJETILJKA - VODOOTPORNA

Pasaži

Nadgradna vodootporna svjetiljka. Ukupan fluks svjetiljke ne smije biti manji od **4300 lumena** (na $T_j=25^\circ\text{C}$), a ukupna snaga ne smije biti veća od **40 W**.

Stepen mehaničke zaštite kompletne svjetiljke (optičkog djela i djela predspojnog uredaja) minimalno **IP 66** kod svjetiljki pod nadstebinacama, a minimalno **IP67** kod rizika prodora vode, u saglasnosti sa IEC-EN 60598.

SVJETILJKA - REFLEKTOR

Svetiljka za osvjetljavanje velikih površina sa LED diodama. Elektronska prigušnica za LED, sa asimetričnom raspodjelom svjetla. Ukupan fluks svjetiljke ne smije biti manji od **6500 lumena** (na $T_j=25^\circ\text{C}$), a snaga ne veća od **60 W**.

SVJETILJKA - ANTIVANDALSKA

Pasaži

Svetiljka za osvjetljavanje pothodnika sa LED. Elektronska prigušnica za LED, sa simetričnom raspodjelom svjetla. Ukupan fluks svjetiljke ne smije biti manji od **4500 lumena** (na $T_j=25^\circ\text{C}$). Snaga ne veća od **40 W**. Mehanička otpornost za LED svjetiljke na udar protektora od kaljenog stakla ili polikarbonata minimalno **IK09**, a preporučuje se **IK 10** u saglasnosti sa IEC-EN 62262.

SVJETILJKE ZA AKCENTNU RASVJETU - LUMINACIJA OBJEKATA

Namjenske svjetiljke za luminaciju objekata. Ukupan fluks svjetiljke ne smije biti manji od **4500 lumena** (na $T_j=25^\circ\text{C}$), Snaga **ne veća od 40 W**.

Efikasnost svjetiljki (lm/W) su izuzeti iz tabele u članu 8.

Za bijele svjetiljke zahtjeva se min. **401lm/W**, a za kolor svjetiljke (RGB, RGBW, RGBMW i slično) **20 lm/W**.

Dizajn prilagođen funkciji luminacije.

POGLAVLJE VI. PRIKLJUČENJE JAVNE RASVJETE NA SISTEM JAVNE RASVJETE KANTONA SARAJEVO

Član 12.

(Priključenje novooigradene javne rasvjete i akcentne rasvjete)

(1) Nakon izgradnje nove javne rasvjete i akcentne rasvjete - iluminacije, a nakon priključenja novoga mernog mjesta investitor podnosi zahtjev za priključenje u sistem javne rasvjete Kantona Sarajevo.

(2) Investitor je dužan uz zahtjev da podnese:

- a) original energetske saglasnosti,
- b) ugovor sa JP Elektroprivreda BiH dd - Podružnica Elektrodistribucija Sarajevo,
- c) fotometrijsko mjerjenje na licu mjesta nakon završetka radova i puštanja napona – validacija,
- d) kopiju građevinske dozvole,
- e) saglasnost na sistem javne rasvjete iz člana 6..
- f) zapisnik o tehničkom prijemu,
- g) upotrebnu dozvolu,
- h) ateste opreme i vodova,
- i) geodetski elaborat (kod podzemnog kabliranja),

- j) potvrdu o predatom Elaboratu o podzemnim instalacijama u Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo (kod podzemnog kabliranja).
 - k) tehničke podatke u standardnom formatu koji propisuje Ministarstvo (Prilog B ovoga Pravilnika).
- (3) Ukoliko je bilo izmjena u odnosu na glavni projekat potrebno je dostaviti Projekat izvedenog stanja.
- (4) Za akcentnu rasvjetu - iluminaciju investitor i Ministarstvo sklapaju ugovor o održavanju akcentne rasvjete i korištenja sistema javne rasvjete.

Član 13.

(Priključenje rekonstruirane i/ili nadogradene javne rasvjete, akcentne rasvjete - iluminacije na postojeća merna mjesta)

- (1) Nakon izvršene rekonstrukcije i/ili nadogradnje i iluminacije javne rasvjete na postojeća merna mjesta investitor podnosi zahtjev za priključenje u sistem javne rasvjete Kantona Sarajevo.
- (2) Investitor je dužan uz zahtjev da podnese
 - a) energetska mjerena prije i nakon izgradnje javne rasvjete
 - b) fotometrijsko mjerjenje na licu mjesta nakon završetka radova i puštanja napona - validacija
 - c) ateste opreme i vodova
 - d) saglasnost na sistem javne rasvjete iz člana 7.
 - e) završni izvještaj nadzora
 - f) geodetski elaborat (kod podzemnog kabliranja)
 - g) potvrdu o predatom Elaboratu o podzemnim instalacijama u Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo (kod podzemnog kabliranja)
 - h) tehničke podatke u standardnom formatu koji propisuje Ministarstvo (Prilog B ovoga Pravilnika)

Član 14.

(Komisija za prijem u sistem javne rasvjete)

- (1) Ministarstvo komisijski vrši terenski obilazak i utvrđivanje usaglašenosti javne rasvjete sa priloženim dokumentima i o tome sačinjava zapisnik. Komisiju za prijem u sistem javne rasvjete formira investitor. Komisiju za prijem u sistem javne rasvjete sačinjavaju: dva predstavnika Ministarstva i predstavnik investitora. Terenskom komisijskom obilasku prisustvuje i nadzor radova i predstavnik izvođača. Komisija vrši terenski obilazak van radnog vremena u vrijeme noćnih sati u uslovima funkcionalnosti javne rasvjete. Komisija ima pravo na naknadu.
- (2) Ministarstvo na osnovu zapisnika izdaje rješenje i registarske pločice rasvjetnih mjeseta.
- (3) U slučaju novog mernog mjesta pristupa proceduri ugovaranja isporuke električne energije za dato merno mjesto sa snabdjevacem električne energije, odnosno uključuje javnu rasvjetu u sistem javne rasvjete za novoizgrađenu javnu rasvjetu.

POGLAVLJE VII. ODRŽAVANJE SISTEMA JAVNE RASVJETE KANTONA SARAJEVO

Član 15.

(Redovno održavanje sistema javne rasvjete Kantona Sarajevo)

- (1) Redovno održavanje sistema javne rasvjete podrazumijeva oticanje kvarova na sistemu javne rasvjete.
- (2) Redovnim održavanjem sistema javne rasvjete uklanjaju se prijavljeni kvarovi putem Centra za prijavu kvarova na sistemu javne rasvjete, kvarovi uočeni redovnim obilascima javne rasvjete od strane ovoga Ministarstva i na osnovu pisanih zahtjeva.

S L U Ž B E N E N O V I N E
KANTONA SARAJEVO

Četvrtak, 18. 6. 2020.

Broj 23 - Strana 9

- (3) Redovnim održavanjem se omogućuje funkcionalnost sistema javne rasvjete i u okviru redovnog održavanja se podrazumijevaju sljedeći radovi: zamjena dijelova rasvetnog tijela, osiguranje napajanja električnom energijom, podešavanje uklopnih satova, ispravljanje pozicija rasvetnih tijela, čišćenje rasvetnih tijela u periodu proljeće-ljeto, zatvaranje stubova javne rasvjete, farbanje stubova javne rasvjete, zatezanje nadzemne mreže, reparacija oštećenih stubova na licu mjesta.
- (4) Prioritet u izvršenju redovnog održavanja određuje Ministarstvo kod izdavanja naloga izvođačima održavanja i to uvažavajući sljedeće kriterije:
- prioritet 1: cijela linija javne rasvjete van funkcije, rasvjeta glavnih saobraćajnica važnih objekata
 - prioritet 2: nefunkcionalnost 2-5 rasvetnih tijela, rasvjeta sporednih saobraćajnica
 - prioritet 3: nefunkcionalnost 1 rasvetnog tijela
 - raspoloživost budžetskih sredstava, ekonomičnost izvođenja održavanja sa aspekta troškova
- (5) Tok procesa od prijave kvara do otklanjanja kvara kod redovnog održavanja definiran je procedurom koju donosi Ministarstvo i kojom se definiše tok procesa i odnosi sa izvođačima održavanja.

Član 16.

- (Sanaciono održavanje sistema javne rasvjete: sanacija havarijskih stanja uzrokovanih vremenskim neprilikama, sanacija havarijskih stanja uzrokovanih saobraćajnim nezgodama, sanacija havarijskih stanja uzrokovanim građevinskim radovima, sanacija havarijskih stanja uzrokovanih vandalizmom i kradom, sanaciono održavanje na osnovu pismenih zahtjeva)
- (1) U slučaju havarijskih stanja vrši se hitna intervencija na terenu u roku od 2 sata od saznanja za havarijsko stanje. Izvođači održavanja su dužni da u slučaju svih havarijskih stanja izvrše osiguranje mjestra havarije.
- (2) Sanacija havarijskim stanjima nastalim na sistemu javne rasvjete uzrokovanih vremenskim neprilikama saniraju se odmah od strane ovoga Ministarstva u okviru raspoloživih budžetskih sredstava prioritETno u cilju uspostave napajanja i funkcionalnosti javne rasvjete.
- (3) Sanacija havarijskih stanja uzrokovanih saobraćajnim nezgodama se saniraju od strane Ministarstva u okviru raspoloživih budžetskih sredstava, dok se naplata štete vrši od osiguravatelja počinioča štete, a na osnovu dokumentacije MUP-a.
- (4) Sanacija havarijskih stanja nastalim građevinskim radovima trećih lica se saniraju od strane Ministarstva u okviru raspoloživih budžetskih sredstava, dok se naplata štete vrši od počinioča štete uz inspekcijske nalaze i zapisnik.
- (5) Sanacija havarijskih stanja uzrokovanih vandalizmom i kradom se saniraju uz naplatu štete od počinioča.
- (6) Ministarstvo je dužno da izvrši sanaciju javne rasvjete u slučajevima oštećenja saobraćajnim nezgodama, oštećenja kradom i vandalizmom u roku od 30 dana.
- (7) Sanaciono održavanje na osnovu pismenih zahtjeva pravnih i fizičkih lica se vrši na osnovu procjene tehničkih lica ovoga Ministarstva na terenskom obilasku. U ovo grupu sanacionog održavanja spada zamjena dotrajalih stubova javne rasvjete koji predstavljaju prijetnju za sigurnost, te zamjena uništenih svjetiljki do 3 komada u nizu. Kod više od 3 svjetiljke uništene u nizu općine u saradnji sa Ministarstvom dogovorom finansiraju sanaciju.
- (8) Vrši se postavljanje led rasvjete kod sanacije javne rasvjete glavnih saobraćajnica i užih urbanih područja općina. Na ostale dijelove općina se postavlja konvencionalna rasvjeta kod sanacije.

POGLAVLJE VIII. IZMJЕШТАЊЕ ЕЛЕМЕНТА СИСТЕМА ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ КАНТОНА САРАЈЕВО

Član 17.

(Izmještanje elemenata sistema javne rasvjete)

- (1) Izmještanje elemenata sistema javne rasvjete Kantona Sarajevo vrši ovo Ministarstvo na osnovu zahtjeva pravnih i fizičkih lica. Izmještanje elemenata sistema javne rasvjete može biti trajnog karaktera i privremenog karaktera. Ministarstvo za izmještanje elemenata sistema javne rasvjete vrši terenski obilazak i zajedno sa podnosiocem zahtjeva utvrđuje novu lokaciju kod trajnog izmještanja elemenata javne rasvjete uz rješenje imovinskih odnosa.
- (2) Ukoliko se vrši izmještanje elemenata javne rasvjete na stubove u vlasništvu JP Elektroprivreda BiH dd Sarajevo kod zamjene dotrajalih stubova od istih, pismeni zahtjev zamjenjuje službenu obavijest od strane JP Elektroprivreda BiH dd Sarajevo. Podružnica "Elektroistribucija" Sarajevo se obavezuje da za radove koji se izvode za potrebe redovnog održavanja niskonaponske nadzemne mreže, izvođenja priključaka za nove krajne kupce električne energije, te rekonstrukcije i sanacije niskonaponske mreže dostavi pisanim putem najavu radova nadležnom Ministarstvu komunalne privrede i infrastrukture, najkasnije tri (3) dana prije početka radova.
- (3) Nakon završetka radova iz prethodnog stava, Podružnica "Elektroistribucija" Sarajevo obaveštava Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture o tačnom datumu do kojeg je potrebno izvršiti izmještanje infrastrukture javne rasvjete na novougrađene stubove, a Ministarstvo je dužno poduzeti sve aktivnosti kako bi se infrastruktura javne rasvjete blagovremeno izmjestila u skladu sa raspoloživim budžetskim sredstvima.
- (4) Stubovi javne rasvjete u vlasništvu Kantona Sarajevo, i stubovi niskonaponske mreže u vlasništvu Podružnice "Elektroistribucija" Sarajevo, mogu koristiti obostrano za potrebe javne rasvjete i za potrebe postavljanja niskonaponske nadzemne mreže, bez traženja dodatne saglasnosti od vlasnika stubova.
- (5) U slučajevima izmještanja elemenata sistema javne rasvjete trajnog karaktera za potrebe izgradnje objekata, mora se obezbijediti privremena pozicija javne rasvjete do završetka građevinskih radova i stavljanja u funkciju nove javne rasvjete.
- (6) U slučajevima privremenog izmještanja elemenata sistema javne rasvjete nakon završetka radova elementi javne rasvjete se ponovo montiraju na istu lokaciju.
- (7) Troškovi izmještanja se obračunavaju u skladu sa članom 5. Uredbom o održavanju javne rasvjete Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 22/16).

POGLAVLJE IX. POSTAVLJANJE INFRASTRUKTURE КАБЛОВСКИХ ОПЕРАТЕРА НА СТУБОВЕ ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ

Član 18.

(Postavljanje opreme kablovskih operatera na stubove javne rasvjete)

- (1) Kablovski operater (u daljem tekstu CAT operater) podnosi zahtjev sa tehničkom dokumentacijom za korištenje stubova javne rasvjete ovome Ministarstvu. Tehnička dokumentacija mora sadržavati obvezno statički proračun opterećenosti stubova javne rasvjete nakon postavljanja kablova i opreme CAT operatera.

S L U Ž B E N E N O V I N E
KANTONA SARAJEVO

Broj 23 - Strana 10

Četvrtak, 18. 6. 2020.

- (2) Kablovski operater uz zahtjev i tehničku dokumentaciju potrebno je da dostavi i saglasnost lokalne samouprave u formi Rješenja za korištenje cestovnog pojasa lokalnih i nerazvrstanih cesta, ukoliko lokalna samouprava svojim aktima to zahtijeva za postavljanje telekomunikacionih kablova i uređaja; odobrenje za gradnju - postavljanje nadzemnih telekomunikacionih vodova i opreme od strane lokalne samouprave i saglasnost upravitelja puteva.
- (3) Tehnička dokumentacija mora da ispunjava sljedeće tehničke uslove:
- telekomunikacioni vod na stub javne rasvjete mora biti postavljen ispod voda javne rasvjete,
 - telekomunikacioni vodovi CAT operatera mogu biti postavljeni samo na stubove javne rasvjete koji imaju nadzemno kabliranje i isključivo samo na betonske stubove javne rasvjete. Kad stubova javne rasvjete sa podzemnim napajanjem i kabliranjem ne može se ni pod kojim uslovima postavljati nadzemna mreža CAT operatara.
 - sigurnosna visina telekomunikacionog voda u glavi stuba u odnosu na vod javne rasvjete izведен samonosećim kablovskim vodom ne smije biti manja od 0,5 m,
 - sigurnosna visina telekomunikacionog voda pored ulica i puteva i zemljišta po kojem se obavlja saobraćaj iznosi minimalno 5 m,
 - sigurnosna visina telekomunikacionog voda pored željezničkih pruga u skladu sa propisima željezničkog saobraćaja
 - telekomunikacioni vod se ne smije uzemljivati na stubu javne rasvjete na kojem postoji uzemljjenje vodiča javne rasvjete,
 - između dva uzastopna stuba javne rasvjete ne smije se ugraditi više od jednog telekomunikacionog voda,
 - ako se na jednom stubu prihvata više telekomunikacionih vodova u različitim smjerovima prema kolovozu mora da se ostvari ugao od između dva susjedna telekomunikaciona voda od 90 stepeni.
- (4) Visinu naknade za postavljanje opreme CAT operatera donosi Vlada Kantona Sarajevo na prijedlog Ministarstva.
- (5) Utvrđena naknada za korištenje stubova javne rasvjete iz stava (3) ne isključuje obaveze vlasnika instalacija i opreme kablovskih operatera prema jedinicama lokalne samouprave po osnovu korištenja cestovnog pojasa lokalnih i nerazvrstanih cesta ukoliko lokalna samouprava svojim aktima to zahtijeva.

Član 19.

Ministarstvo donosi odobrenje za postavljanje telekomunikacionih vodova i opreme CAT operatera za tačno utvrđene lokacije u formi **Rješenja** uz prethodno pribavljeni odobrenje za gradnju - postavljanje od lokalne samouprave, saglasnost upravitelja cesta i rješenja lokalne samouprave za korištenje cestovnog pojasa lokalnih i nerazvrstanih cesta, ukoliko lokalna samouprava svojim aktima to zahtijeva.

POGLAVLJE X. POSTAVLJANJE RADARA I NADZORNIH KAMERA NA STUBOVE JAVNE RASVJETE

Član 20.

(Izdavanje saglasnosti za postavljanje radara i nadzornih kamera na stubove javne rasvjete)

- Ministarstvo na osnovu zahtjeva općina Kantona Sarajevo i/ili Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo i/ili drugih institucija daje saglasnost za fizičko postavljanje radara i nadzornih kamera na stubove javne rasvjete.
- Saglasnost se izdaje u formi Rješenja.

- (3) Postavljanje radara i nadzornih kamera mora biti takvo da ne ugrozi funkcionalnost javne rasvjete i oštećenje stuba javne rasvjete.

POGLAVLJE XI. POSTAVLJANJE DEKORATIVNE RASVJETE I ZASTAVA

Član 21.

(Tehnički uvjeti za dekorativnu rasvjetu i zastave)

- Dekorativna rasjeta se postavlja u cilju dekorisanja javnih površina kod obilježavanja državnih praznika i to: Nova godina, Prvi mart, Prvi maj, 25. novembar, vjerskih praznika i to: Bajrami (Ramazanski bajram i Kurban bajram), Katolički Božić i Uskrs, Pravoslavni Božić i Vaskrs, Dan Grada Sarajeva, Dan Kantona Sarajevo, dan općina Kantona Sarajevo, sportskih i kulturnih manifestacija od značaja za Kanton Sarajevo.
- Ovlašteno kantonalno javno komunalno preduzeće i općine sa područja Kantona Sarajevo dostavljaju Ministarstvu do 31.01. tekuće godine plan i program postavljanja dekorativne rasvjete. Plan i program treba da sadrži: lokaciju stubova (adresa), brojceve RM, skicu tehničkog rješenja postavljanja dekorativne rasvjete, te energetske podatke o snazi postavljene dekorativne rasvjete i načinu priključenja.
- Ministarstvo izdaje saglasnost u formi Rješenja podnosiocu zahtjeva za postavljanje dekorativne rasvjete.
- Dekorativna rasjeta se postavlja na stubove javne rasvjete visine 9, 10 na minimalnoj visini od tla 5 metara putem obvojnica na stubovima javne rasvjete. Dekorativna rasjeta se postavlja i na sajle između objekata i stubova javne rasvjete.
- Priklučenje dekorativne rasvjete se vrši na razvodne kutije u samim stubovima, gdje kablovi priključenja moraju biti propisno zaštićeni.
- Ovlašteno komunalno javno kantonalno preduzeće vrši postavljanje zastava na stubove javne rasvjete u skladu sa planom i programom i za postavljanje zastava na stubove javne rasvjete Ministarstvo ne izdaje saglasnost u formi Rješenja.

POGLAVLJE XII. POSTAVLJANJE TURISTIČKE SIGNALIZACIJE I OSTALIH PUTOKAZA NA STUBOVE JAVNE RASVJETE

Član 22.

(Tehnički uslovi za postavljanje turističkih i ostalih putokaza)

- Ovim tehničkim uslovima reguliše se veličina, oblik i način postavljanja turističkih i ostalih putokaza na stubove javne rasvjete.
 - Tipska konstrukcija za turističke i ostale putokaze može se postaviti samo na stubove javne rasvjete gdje nema reklamnih panoa.
 - Konstrukcija mora biti tako postavljena, da prilikom postavljanja ili korištenja ne oštećuje stubove javne rasvjete, i da omogućava da ovlašteni izvođači za održavanje sistema javne rasvjete mogu nesmetano obavljati redovno održavanja i korištenje.
 - Veza konstrukcije oglašne površine sa stubom javne rasvjete mora biti ostvarena obvojnicama.
 - Konstrukcija mora biti izrađena od materijala otpornih na vanjske uticaje kišu, vjetar, sunce i sl. Boja putokaza je siva odgovarajući RAL, sa crnim slovima.
 - Tipska konstrukcija znaka obavezno se postavlja na suprotnu stranu od saobraćajnice u odnosu na stub javne rasvjete.
 - Tipska konstrukcija mora da se održava uredno i u ispravnom stanju tako da isti ne narušava vizuelni izgled prostora na kojem se nalazi i da ne ugrožava

S L U Ž B E N E N O V I N E

Četvrtak, 18. 6. 2020.

KANTONA SARAJEVO

Broj 23 - Strana 11

- sigurnost sudionika u prometu, na cijelom području Kantona Sarajevo.
- (2) Dimenzije turističkog ili drugog putokaza Konstrukcija turističkog i drugog putokaza je dimenzija od 0,5-1 m (širina) x 0,5 (visina), a postavlja se na minimalnoj visini od 3,75 m od tla.
- (3) Način postavljanja:
- Stubovi koji se nalaze u radiusu od 30m od saobraćajnih raskrsnica ne mogu se koristiti za postavljanje turističkih i ostalih znakova.
 - Stubovi koji se nalaze na mostu ne mogu se koristiti za postavljanje turističkih i ostalih znakova.
 - Turističkih i ostali znakovi ne smiju zaklanjati saobraćajnu signalizaciju.

Član 23.

(Izdavanje saglasnosti i naknada za postavljanje turističkih i ostalih znakova)

- (1) Ministarstvo daje saglasnost podnosiocu zahtjeva za turističke i ostale putokaze u formi Rješenja na godinu dana sa mogućnosti produženja.
- (2) Naknada za postavljanje turističkih i ostalih putokaza je 120 KM / po znaku na godišnjem nivou.
- (3) Ministarstvo sklapa ugovor o korištenju turističkih i ostalih putokaza sa podnosiocem zahtjeva.

POGLAVLJE XIII. POSTAVLJANJE REKLAMNIH PANOA NA STUBOVE JAVNE RASVJETE

Član 24.

(Postavljanje reklamnih panoa na stubove javne rasvjete)

Tehnički uslovi za postavljanje reklamnih panoa na stubove javne rasvjete su potpuno definisani Pravilnikom o tehničkim uslovima za postavljanje reklamnih panoa na stubove javne rasvjete.

POGLAVLJE XIV. ZAVRŠNE ODREDBE

Član 25.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 27-13-10818/20

09. juna 2020. godine

Ministrica

Sarajevo

Mr. sc. Nihadha Glamoč, s. r.

PRILOG A - Popis tehničkih normativa

r br.	Oznaka	Naziv	Veza sa članom Pravilnika
1.	BASEN 13201 : 2016 - 1. dio	Rasvjeta saobraćajnica - Izbor klasa rasvjete	Član 17.
2.	BAS EN 13201 : 2017 - 2. dio	Rasvjeta saobraćajnica - Zahtjevi za performanse	Član 17.
3.	BAS EN 13201 : 2017 - 3. dio	Proračun performansi	Član 17.
4.	BAS EN 13201 : 2017 - 4. dio	Metode za mjerjenje karakteristika rasvjete saobraćajnica	Član 17.
5.	BAS EN 13201 : 2017 - 5. dio	Indikatori energetskih radnih karakteristika	Član 17.
6.	(Sl. list RBiH 2/92)	Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona	Član 6. Član 7.
7.	2012/27/EU	Direktiva o energetskoj učinkovitosti i energetskim uslugama	Član 8.
8.	2009/125/EZ	Direktiva o uspostavi okvira za postavljanje zahtjeva za ekološki dizajn, proizvoda povezanih sa energijom (ERP direktiva)	Član 8.
9.	2009/125/EC	Propis eko dizajna	
10.	2009/ 245/ EC	Propis rasvjete ulica	Član 6. Član 7.
11.	-	RoHS direktiva	Član 8.
12.	2014/30/EU	Direktiva o EMC (elektromagnetskoj kompatibilnosti)	Član 8.

13.	2001/95/ EZ	Direktiva o općoj sigurnosti proizvoda	Član 8.
14.	LVD2012/528/EC	Direktiva niskonaponske opreme	Član 8.
15.	BASEN 61000-3-2:2016	Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) - Dio 3-2: Granične vrijednosti - Granične vrijednosti za emisiju strujnih harmonika (ulazna struja opreme ≤ 16 A po fazi)	Član 8.
16.	BAS EN 55015:2015	Granične vrijednosti i metode mjerjenja karakteristika električne rasvjete	Član 8.
17.	BAS EN 61547:2010	Zahtjevi za imunitet u elektromagnetskom okruženju	Član 8.
18.	BAS EN 60598-1:2019	Svjetiljke - Dio 1- Opći zahtjevi i ispitivanja	Član 6. Član 7. Član 8.
19.	IEEE C62.41.2 :2002	"Recommended Practice on characterization of Surges in Low-Voltage (1000 V and less) AC Power Circuits"	Član 8.
20.	BAS EN 62262:2010	Stepeni zaštite kućištem protiv mehaničkih udara (IK kod) za električnu opremu	Član 8.

PRILOG B: Parametri baze podataka sistema javne rasvjete Kantona Sarajevo

- broj rasvjetcnog mjesta (RM)
 - prostorne koordinate
 - vrsta sijalice (po šifarniku)
 - ukupna snaga sijalica
 - tip svjetiljke (komercijalni naziv sa "ličnom kartom" instaliranih svjetiljki):
 - proizvođač, kod, serijski broj i datum proizvodnje;
 - ulazna snaga;
 - svjetlosni fluks pri 25°C;
 - omjer svjetla prema gore;
 - CIE kodovi fluksa;
 - korelirana temperatura boje (CCT);
 - G indeks;
 - indikacija tehnologije za upravljanje prigušivanjem (ukoliko je primjenjivo).
 - tip stuba
 - visina stuba (po šifarniku)
 - tip konzole
 - boja stuba (npr. RAL 6005, siva)
 - tip priključne kutije
 - tip dolaznog kabla (od strane napajanja)
 - tip odlaznog kabla (prema drugoj svjetiljci)
 - tip osigurača
 - općina
 - ulica - najbliži broj
 - broj pripadajućeg mjernog mjesta (broj RO)
 - adresa RO
 - reklamni pano (da/ne)
 - kablomska televizija (da/ne)
 - mreža ed (da/ne)
 - kamere (da/ne)
 - saobraćajni znakovi (da/ne)
 - putokazi pravnih subjekata (da/ne)
 - vlasništvo stuba (JR, FD, Gras)
 - fotografija rasvjetcnog tijela sa stubom i pločicom
 - fotografiju RO - mjernog mjesta sa pločicom
- Dostava podataka od strane investitora kod priključenja u sistem javne rasvjete Kantona Sarajevo po član 12. i član 13.**
- broj rasvjetcnog mjesta (RM)
 - prostorne koordinate
 - vrsta sijalice: po šifarniku
 - ukupna snaga sijalica
 - tip svjetiljke (komercijalni naziv sa "ličnom kartom" instaliranih svjetiljki):
 - proizvođač, kod, serijski broj i datum proizvodnje;
 - ulazna snaga;

S L U Ž B E N E N O V I N E
KANTONA SARAJEVO

Broj 23 - Strana 12

Četvrtak, 18. 6. 2020.

- svjetlosni fluks pri 25°C;
 - omjer svjetla prema gore;
 - CIE kodovi fluksa;
 - korelisana temperatura boje (CCT);
 - G indeks;
 - indikacija tehnologije za upravljanje prigušivanjem (ukoliko je primjenjivo).
6. tip stuba
 7. visina stuba (po šifarniku)
 8. tip konzole
 9. boja stuba (RAL 6005, siva)
 10. tip priključne kutije
 11. tip dolaznog kabla (od strane napajanja)
 12. tip odlaznog kabla (prema drugoj svjetiljci)
 13. tip osigurača
 14. općina
 15. ulica - najблиži broj
 16. broj pripadajućeg mjernog mjesta (broj RO)
 17. adresa pripadajućeg mjernog mjesta (RO)
- ŠIFARNIK SIJALICA**
 HIE - metalhalogena žarulja, clipsoidna, sa podnožjem na navoj
 HIT - metalhalogena žarulja, cjevasta
 HIT-CE - metalhalogena žarulja, cjevasta, s poboljšanim faktorom reprodukcije boje
 HIT-DE - metalhalogena žarulja, paličasta, sa dvostranim podnožjem
 HME - visokotlačna živina žarulja, elipsoidna, sa podnožjem na navoj
 HSE - visokotlačna natrijeva žarulja, clipsoidna, sa podnožjem na navoj
 HST - visokotlačna natrijeva žarulja, cjevasta, sa podnožjem na navoj
 HST-CRI - visokotlačna natrijeva žarulja, cjevasta, s poboljšanim faktorom reprodukcije boje
 HST-DE - visokotlačna natrijeva žarulja, paličasta, sa dvostranim podnožjem
 IT - cjevasta žarulja sa podnožjem na navoj
 QT12 - niskonaponska halogena žarulja (12V) sa utičnim podnožjem
 QT14 - halogena žarulja (230V) sa staklenim utičnim podnožjem
 QT26 - halogena žarulja (230V) sa podnožjem na navoj E14
 QT32 - halogena žarulja (230V) sa podnožjem na navoj E27
 QT-DE - halogena žarulja (230V), paličasta, sa dvostranim podnožjem
 T1 6 - fluorescentna žarulja, cjevasta, promjer 16 mm
 T26 - fluorescentna žarulja, cjevasta, promjer 26 mm
 T5 - fluorescentna žarulja, cjevasta, promjer 5 mm
 T7 - fluorescentna žarulja, cjevasta, promjer 7 mm
 TC-D - fluokompaktna žarulja, podnožje sa 2 pina, integriran starter
 TC-DEL - fluokompaktna žarulja, podnožje sa 4 pina, za rad sa EVG-om
 TC-L - fluokompaktna žarulja, podnožje sa 4 pina
 TC-S - fluokompaktna žarulja, podnožje sa 2 pina, integriran starter
 TC-SEL - fluokompaktna žarulja, podnožje sa 4 pina, za rad sa EVG-om
 TC-T - fluokompaktna žarulja, podnožje sa 2 pina, integriran starter
 TC-TEL - fluokompaktna žarulja, podnožje sa 4 pina, za rad sa EVG-om
 ostalo

ŠIFARNIK STUBOVA

- betonski 1000 – B1000
- betonski 315 - B315
- betonski 650 - B650
- CRS - CRS
- drvani bez betonskom stopom - D
- drvani sa betonskom stopom - D+BP
- KORS-KORS
- liveni LIV
- liveni AusLS L-AusLS
- liveni SarLS L-SarLS
- liveni SitLS L-SitLS
- liveni SitLS-KL-SitLS-K
- ostalo Ost

SADRŽAJ

POGLAVLJE I	OSNOVNE ODREDBE
POGLAVLJE II	PROPIŠI I TEHNIČKI NORMATIVI KOJI SE MORAJU POŠTIVATI PRILIKOM PRIMJENE OVOG PRAVILNIKA
POGLAVLJE III	TEHNIČKI USLOVI KOD IZGRADNJE, REKONSTRUKCIJE I NADOGRADNJE JAVNE RASVJETE I POSTAVLJANJA AKCENTNE RASVJETE - LUMINACIJE
POGLAVLJE IV	OPĆI USLOVI ZA JAVNU RASVJETU KANTONA SARAJEVO
POGLAVLJE V	PROJEKTOVANJE JAVNE RASVJETE PO TIPOVIMA
POGLAVLJE VI	PRIKLJUČENJE JAVNE RASVJETE NA SISTEM JAVNE RASVJETE KANTONA SARAJEVO
POGLAVLJE VII	ODRŽAVANJE SISTEMA JAVNE RASVJETE KANTONA SARAJEVO
POGLAVLJE VIII	IZMJESTANJE ELEMENATA SISTEMA JAVNE RASVJETE KANTONA SARAJEVO
POGLAVLJE IX	POSTAVLJANJE INFRASTRUKTURE CAT OPERATERA NA STUBOVE JAVNE RASVJETE
POGLAVLJE X	POSTAVLJANJE RADARA I NADZORNIH KAMERA NA STUBOVE JAVNE RASVJETE
POGLAVLJE XI	POSTAVLJANJE DEKORATIVNE RASVJETE I ZASTAVA
POGLAVLJE XII	POSTAVLJANJE TURISTIČKE SIGNALIZACIJE I OSTALIH PUTOKAZA NA STUBOVE JAVNE RASVJETE
POGLAVLJE XIII	POSTAVLJANJE REKLAMNIH PANOA NA STUBOVE JAVNE RASVJETE
POGLAVLJE XIV	ZAVRŠNE ODREDBE

Obrazloženje

PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje ovog Pravilnika sadržan je u članu 7. stav (n) Zakona o komunalnim djelatnostima ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 14/16; 43/16; 10/17 i 19/17), kojim je predviđeno da je Kanton odgovoran za održavanje javne rasvjete na području Kantona Sarajevo i člana 1., člana 3. člana 4. i člana 12. Uredbe o održavanju javne rasvjete ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 22/16) i člana 66. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 35/05), kojim je predviđeno da Federalni i kantonalni organi uprave i samostalne upravne organizacije mogu donositi podzakonske propise iz svoje nadležnosti u cilju omogućavanja izvršavanja zakona i drugih propisa za koje su zaduženi, te da organi uprave i upravne organizacije iz stava 1. ovog člana mogu donositi sljedeće podzakonske propise: pravilnik kao provedbeni propis i uputstvo, instrukciju i naredbu kao opće akte.

RAZLOZI DONOŠENJA

Provjedbom Uredbe o održavanju javne rasvjete ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 22/16) koja se u većini odredbi poziva na Pravilnik koji će donijeti Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, ministar komunalne privrede i infrastrukture je u junu 2016. godine donio Pravilnik o tehničkim uslovima sistema javne rasvjete Kantona Sarajevo kao interni akt.

S L U Ž B E N E N O V I N E KANTONA SARAJEVO

Četvrtak, 18. 6. 2020.

Broj 23 - Strana 13

Provđenjem ovoga Pravilnika pokazale su se mnoge njegove manjkavosti i nedorečenosti u provođenju. Odlukom Ministarstva u oktobru 2018. godine formirana je Radna grupa za reviziju postojećeg Pravilnika koja je u svom sastavu imala predstavnike ovoga Ministarstva, predstavnike svih devet općina Kantona Sarajevo, predstavnike Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo, predstavnike Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo i predstavnike Grad Sarajevo.

Radna grupa je izradila konačni tekst Pravilnika koji je dobio saglasnost svih učesnika u procesu u januara 2019. godine.

Od marta 2020. godine pokrenuta je aktivnost preispitivanja Pravilnika uz učešće ekspertnih stručnih kadrova i preispitivanje određbi vezanih uz tehničke uslove javne rasvjete s obzirom na promjene u tehničkim normativima.

PRAVNA RJEŠENJA

Član 1. - Ovim članom definira se predmet Pravilnika.

Član 2. - Ovim članom je definira područje primjene Pravilnika, odnosno svi tehnički uslovi za sve slučajevce koje tretira Uredba o održavanju javne rasvjete ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 22/16).

Član 3. - U ovom članu date su definicije pojmove koje se koriste u ovom Pravilniku.

Član 4. - U ovom članu je dat popis zakonskih propisa koji su korišteni kod izrade ovoga Pravilnika.

Član 5. - U ovom članu data je referensa na Prilog A ovoga Poslovnika, a koji daje pregled svih tehničkih normativa koji su korišteni kod izrade ovoga Pravilnika.

Član 6. i Član 7. - Ovim članovima definisu se tehnički uslovi kod izdavanja saglasnosti na sistem javne rasvjete, odnosno saglasnost na projektno rješenje kod izgradnje, rekonstrukcije i/ili nadogradnje javne rasvjete i postavljenja akcentne rasvjete - iluminacije objekata.

Član 8. - Ovim članom definiraju se opći tehnički uslovi za rasvjetu tijela i priključke javne rasvjete.

Član 9. - Ovim članom definiraju se opći uslovi za dizajn rasvjetnih tijela.

Član 10. - Ovim članom definiraju se vrste i način postavljanja stubova javne rasvjete.

Član 11. - Ovim članom definiraju se normativi za projektovanje javne rasvjete po klasama saobraćajnica i definiraju se tipovi svjetiljki za klase saobraćajnica.

Član 12. - Ovim članom definira se postupak priključenja novoizradene javne rasvjete i akcentne rasvjete - iluminacije u sistem javne rasvjete Kantona Sarajevo i definiraju se svi potrebni dokumenti koje investitor dostavlja Ministarstvu za izdavanje rješenja o priključenju. Ovaj član se odnosi na priključenje javne rasvjete na nova mjerna mjesta.

Član 13. - Ovim članom definira se postupak priključenja rekonstruirane i/ili nadogradene javne rasvjete i akcentne rasvjete - iluminacije u sistem javne rasvjete Kantona Sarajevo i definiraju se svi potrebni dokumenti koje investitor dostavlja Ministarstvu za izdavanje rješenja o priključenju. Ovaj član se odnosi na priključenje na postojeća mjerna mjesta.

Član 14. - Ovim članom se definira postupak rada komisije za prijem u sistem javne rasvjete, sastav komisije, način rada i pravo na naknadnu komisiju u prvom stavu. U dugom stavu definira se da Ministarstvo na osnovu nalaza i zapisnika komisije izdaje rješenje o priključenju i registarske pločice novih rasvjetnih tijela. U stavu trećem ovoga člana definira se postupak odnosa sa snabdjevачem električne energije u slučaju novoga mjernog mjesta.

Član 15. - Ovim članom definira se postupak redovnog održavanja sistema javne rasvjete. U prvom stavu se definira da redovno održavanje podrazumijeva otklanjanje kvarova na sistemu javne rasvjete. Drugi stav definira kako se prikupljaju podaci o kvarovima na sistemu javne rasvjete. Treći stav definira

koji radovi se obavljaju u okviru redovnog održavanja sistema javne rasvjete. Četvrti stav definira prioritete u izvršavanju redovnog održavanja.

Peti stav navodi da je cijelokupni proces redovnog održavanja od prijave kvara do otklanjanja kvara na sistemu javne rasvjete detaljno propisan u proceduri koju donosi Ministarstvo.

Član 16. - Ovim članom definira se postupak sanacionog održavanja sistema javne rasvjete. U prvom stavu definira se postupanje kod havarijskih stanja na sistemu javne rasvjete i vrijeme hitne intervencije za izvođače održavanja. Stavovi 2. do 5. definiraju nadležnosti i finansijske izvore finansiranja sanacija. Šesti stav definira vremenske rokove za izvođenje sanacija sistema javne rasvjete. Sedmi stav definira postupak sanacija na osnovu pismenih zahtjeva pravnih i fizičkih lica. Osmi stav definira kriterij postavljanja LED i konvencionalne rasvjete kod izvođenja sanacija sistema javne rasvjete.

Član 17. - U prvom stavu člana 17. definira se postupak izmještanja elemenata sistema javne rasvjete Kantona Sarajevo. Drugi stav definira proceduru izmještanja rasvjetnih tijela i kablova na nove stubove u vlasništvu JP Elektroprivreda dd Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Sarajevo. Treći stav propisuje obaveznu osiguranju funkcionisanja javne rasvjete kod trajnog izmještanja stubova javne rasvjete zbog izvođenja građevinskih radova. Stav četvrti propisuje postupak kod privremenog izmještanja elemenata sistema javne rasvjete. Peti stav definira troškove izmještanja.

Član 18. i Član 19. definisu tehničke uslove za postavljanje opreme kablovnih operatera na stubove javne rasvjete.

Član 20. - Ovim članom definiraju se tehnički uslovi za fizičko postavljanje radara i nadzornih kamera na stubove javne rasvjete.

Član 21. - Ovim članom definira se postupak, tehnički uslovi, odgovornosti i ovlaštenja kod postavljanja dekorativne rasvjete na stubove javne rasvjete Kantona Sarajevo, kao i zastava.

Član 22. - Ovim članom definiraju se tehnički uslovi za postavljanje turističkih i ostalih putokaza (pravnih lica). Prvim stavom definiraju se uslovi postavljanja, uslovi za konstrukciju i način postavljanja turističkih i ostalih putokaza na stubove javne rasvjete.

Dругим stavom definiraju se dimenzije turističkih i ostalih putokaza. Trećim stavom navode se slučajevi zabrana za postavljanje turističkih i ostalih putokaza.

Član 23. - Ovim članom se definira ugovorni odnos između Ministarstva i vlasnika turističkih znakova i putokaza.

Član 24. - Ovaj član se odnosi na tehničke uslove za postavljanje reklamnih panoa na stubove javne rasvjete i referencira se na poseban pravilnik o tehničkim uslovima za postavljanje reklamnih panoa na stubove javne rasvjete.

Član 25. - Završne odredbe definisu rok stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Prilog A- Popis tehničkih normativa

Prilog B - Parametri baze podataka sistema javne rasvjete Kantona Sarajevo sa šifarnicima sijalica i stubova javne rasvjete

(SI-646.20-K)

OPĆINA CENTAR Općinsko vijeće

Na osnovu člana 363. Zakona o stvarnim pravima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 66/13 i 100/13) i člana 3. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i gradova ("Službene novine Federacije BiH", broj 17/14), te člana 10. i 68. Statuta Općine Centar - Prečišćeni tekst ("Službene novine Kantona

